

ŠIBENSKI LIST

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

BROJ 368 — GOD. VIII.

ŠIBENIK, 30. RUJNA 1959.

IZLAZI SVAKE SRIJEDJE

Porast šibenske industrijske proizvodnje

Plan industrijske proizvodnje na području šibenske općine za prvi šest mjeseci ove godine ostvaren je za 51 posto, a u odnosu na I. polugodište 1958. za 149 posto. Tome je pridonio naročito visok porast proizvodnje u TLM. Boris Kidrič, gdje je u I. polugodištu ostvareno 62 posto godišnjeg plana. Proizvodnjom od 3689 tona aluminijskih proizvoda u prvih šest mjeseci ove godine, ova tvornica se približava granici optimalnih kapaciteta. Zbog toga se već danas nameće potreba novih investiranja u svrhu uklanjanja pojedinih pogonskih kapaciteta, što će pridonijeti znatnom povećanju proizvodnje. Povoljni proizvodni rezultati u toj tvornici postignuti su uglavnom poboljšanjem organizacije rada i zlaganjem čitavog radnog kolektiva. Osim toga, na porast proizvodnje utjecala je i sve veća potražnja proizvoda te tvornica na domaćem i stranom tržištu.

Tvornica elektroda i ferolegura ostvarila je polugodišnji plan za u gradevinarstvu opseg investici-

ja mnogo manji u I. polugodištu, što je postala redovita pojava.

Poduzeće Luka i skladišta ostvarilo je plan za 66,2 posto. Do velikog povećanja prometa preko luke došlo je zbog normalnijeg priticanja robe, boljeg iskorištenja prostora, a što je najvažnije zbog sve boljeg istovara robe i mehanizacije luke. I poslovanje saobraćajnih poduzeća dalo je u I. polugodištu zadovoljavajuće rezultate. Ukupni prihodi s ovog područja realizirani su sa 72,3 posto. Obalna plovilida je ostvarila polugodišnji plan za 58,5 posto, dok je Autotransportno poduzeće ostvarilo plan prihoda čak sa 74,6 posto. Brojka putnika je u stalnom porastu. Dok su u I. polugodištu 1958. naša poduzeća u gradu prevezla 172.772 putnika, u prvih šest mjeseci ove godine taj broj se popeo na 436.000. Naglon povećanju broja putnika pridonijela su nova prevozna sredstva s kojima raspolaže Autotransportno poduzeće i otvaranje novih autobusnih pruga, koje ranije nisu postojale. Do stanovitog podbacića u ukupnom prihodu došlo je kod stovarišta »Šipal«.

U gradevinarstvu je u odnosu na I. polugodište 1958. premašen plan za 19 posto. Međutim, u ovoj godini plan je realiziran za 41 posto. To je nekako i razumljivo, kad se ima u vidu, da je tvornica elektroda i ferolegura u ogledalu

došlo u posljednjem satima posjetili slapove Krke i tamošnju hidrocentralu. Isto dana navečer gosti su otpovali za Zadar.

Slovenački narodni zastupnici u Šibeniku

U nedjelju navečer stigla je u Šibenik na svom putu po Jugoslaviji grupa od 28 narodnih zastupnika iz NR Slovenije. Slovenački narodni zastupnici su u toku podniedjeljka razgledali tri najveća objekta šibenske industrije, a zatim su u posljednjem satima posjetili slapove Krke i tamošnju hidrocentralu. Istog dana navečer gosti su otpovali za Zadar.

20 Sati prekinut saobraćaj

U pondjeljak navečer oko 20 sati došlo je do teže saobraćajne nezgode na željezničkoj stanicama Driši, kada je teretni vlak koji je dolazio iz Unešića naletio na tri teretna vagona, koja su se u potreku nalazila na stanicama. U sudaru je oštećen jedan vagon, zatim lokomotiva teretnog vlaka u oko 100 metara pruge. Steta se cijeni na oko 15 milijuna dinara. Zbog ovog sudara bio je 20 sati obustavljen saobraćaj na pruzi Zagreb - Split, koji je uspostavljen tek u utorak u 16 sati. Organi SUP-a kotara Šibenik poveli su izvide. Vlakovoda Milan Grgurić, koji je kriv za ovu nezgodu, nalazi se u pritvoru. (ba)

Široki odjek GOVORA PREDSEDNIKA TITA

Govori, koje je predsjednik Republike Tito održao ovih dana u Nikšiću i Ivangradu i dalje nailaze na veliki odjek u svijetu. Dijelovi govora predsjednika Tita, naročito oni koji se odnose na međunarodnu situaciju, privlače veliku pažnju svjetskih listova, radio-stanica i agencija. Najveći publicitet dobili su oni dijelovi govora u kojima se pozdravlja posjet premijera Hruščova A-

»Pravda« i »Izvestija«. »New York Times« je donio veoma opširan izvještaj svog beogradskog dopisnika, u kome se citiraju Predsjednikove riječi koje se odnose na jugoslavenski stav u rješavanju međunarodnih problema. List navodi, da je predsjednik Tito istakao da sve zainteresirane zemlje moraju sudjelovati u dočinjenju svakog konačnog sporazuma o krupnijim problemima.

Riječi predsjednika Tita u Nikšiću i Ivangradu nalaze se na istaknutim mjestima istočno - njemačkih listova. »Neues Deutschland« prenio je izvod iz govora, u kome se predsjednik Tito pozdravio Hruščovljev prijedlog o potpunom razoružanju. List piše, da je Tito rekao, da se »ovaj prijedlog može smatrati kao osnova za pregovore«.

Ove misli predsjednika Tita prenosi i većina indijskih listova, koji ističu u naslovima da je jugoslavenski Predsjednik pozdravio prijedlog sovjetskog premijera o razoružanju i pozvao odgovorne vode svijeta, da se sastanjuju da bi razmotrile taj prijedlog.

Norveška štampa dala je također veliki publicitet govorima predsjednika Tita. u Nikšiću, zadržavajući se najviše na nivou, u Ujedinjenim narodima i tda.

Sovjetska agencija TASS objavila je veoma opširne izvode iz Titovog govora u Nikšiću. Agencija doslovce citira ono mjesto govora u kome se predsjednik Tito obratio svim narodima, kako narodima Istoka koji imaju isti sistem, kakav je i kod nas, to jest socijalistički sistem, tako i narodima Zapadne Evrope, koji imaju drukčiji sistem, s tim da različiti sistemi, kako je to pokazala prošlost, ne trebaju biti zapreka za suradnju,

i drugi listovi u svijetu.

Godišnja skupština Turističkog saveza kotara Povećanje prometa u turizmu

Turistički savez kotara održao je 22. ovog mjeseca u prostorijama kina »20. april« godišnju skupštinu. Pored delegata i uzvaničnika, skupštini su prisustvovali Miro Kuhač, potpredsjednik NO kotara, dr. Petar Đurković, član upravnog odbora Turističkog saveza NRH i Lepa Ivanković, član odbora Turističkog saveza iz Zadra.


Kratko obrazloženje, uz izvještaj, koji je delegatima bio raništu vidne rezultate i postoje svi je podijeljen, dao je dr. Ante Smolčić. On je između ostalog rečao, da su premašena sva predviđanja u pogledu razvoja

turizma na našem području. Pоказalo se da je relativna skromnost pri sastavu prvih planova razvoja bila nerealna i da je potrebno vec sada izvršiti reviziju tih planova, proširiti ih i u većini slučajeva ih postaviti na komercijalnu osnovu. Okolost što finansijska sredstva za izgradnju nisu još osigurana ne može biti uzrok da se čeka na izradu kompletnih investicionih programa i elaborata. Pomanjkanje baš takvih programa onemogučilo je u proteklom periodu mnoge naše investitore da učestvuju u raspolaganju natječajima i da dobiju zajmove za izgradnju turističko - ugostiteljskih objekata.

Pomanjkanje kadrova je drugi važan problem razvoja turističke privrede. Njegovo rješenje nije u domeni turističkih organizacija, ali one svakako moraju biti inicijatori rješavanja ovog već današnjeg aktuelnog problema.

Turistički savez kotara je u proteklom periodu bio dosta aktivn. Na 4 plenumu i 15 sjednicama predsjedništva raspravljalo se o mnogim aktualnim zadacima turističke privrede, koji su uglavnom u suradnji sa nadležnim organima uspješno rješavani. U protekljih godinama Savez je u Šibeniku organizirao savjetovanje turističkih organizacija jadranskog područja, koje je u velikoj mjeri pridonijelo propagandi ovog kraja i njegovoj turističkoj afirmaciji.

Naročitu aktivnost u rješavanju mnogih turističkih problema pokazala su turistička društva na području kotara. Posebno su pojavljena društva u Šibeniku, Vodnici, Murteru i Zlarinu. Prema izvještaju delegata iz Vodica, najmodavim stanovima u kućnoj radnosti zaradili su u ovoj turističkoj sezoni preko 6 milijuna dinara, a Turističko društvo u Vodnici je do boravišne takse imalo oko 3 milijuna dinara prihoda. U mnogim turističkim mjestima, narod je dobrovoljnim radom uređivao puteve, plaže i parkove. Stanovit napredak postignut je i na području ugostiteljstva i trgovine iako tu ima još uvijek teških problema. Ne dostaje trgovina voćem i povrćem, a naročito hladnjaca u kojima



Šibenik: Pogled na sudske zgrade

Vatikan protiv strajkaša

Vatikanska demagogija nasa je jedan svojevrstan izraz u Francuskoj, kada su svojevremeno neki svećenici upućivali u tvornice, da tamо rade kao ostali radnici. Namjera je

I.K.

Drugim riječima Randolph žali što sveska akcija nije bila bolje pripremljena. Netko je ovi dani doda, da nakon ovih citata on često ponavlja jednu rečenicu u stilu knjige što ju je napisao: Da sam bar znao kakav će kapital iz toga izvući laburisti, nikad knjigu ne bih napisao.

Prije kratkog vremena poznati Galupov institut proveo je anketu u nekoliko zapadnih zemalja sa svrhom, da se ustavovi što stanovnici tih zemalja misle o susretu Hruščov - Eisenhowe. Rezultati ankete pokazali su, da se u Holandiji i Zapadnoj Njemačkoj najviše ljudi izjašnjavaju u prilog sastanka ove dvojice državnika. U Zapadnoj Njemačkoj je čak 84 posto anketiranih pozdravilo ovaj događaj.

Nakon ovih rezultata ankete čula su se mišljenja, da bi podatke trebalo odštampati u specijalnoj brošuri i jedan primjerak poslati na adresu njemačkog kancelara.

I.K.

T.D.

uz 40-godišnjicu KPJ i SKOJ-a KPJ i jugoslavensko nacionalno pitanje

Nacije i nacionalni pokreti pojavili su se onda, kada su proizvodnja i proizvodni odnosi dosegli određeni stupanj razvoja, a to se dogodilo sazrijevanjem kapitalističkog društvenog sistema. Uspeoreo s razvijanjem i sazrijevanjem kapitalizma pojavili su se i učvršćivali oni ekonomski i socijalni faktori, koji čine naciju posebnom društvenom kategorijom. Naravno, da je i radnički pokret, takođe dijete kapitalizma, morao već pri svojim prvim koracima zauzeti stav i prema nacionalnom pitanju, naročito tamo, gdje se ono ispoljava u akutnim formama. To je bio slučaj s mnogonacionalnim državama, u kojima su pojedine nacije, držeći u svojim rukama državni aparat, ugnjetavale ostale narode.

U prvo vrijeme nakon ujedinjenja jugoslavenskih zemalja Komunistička partija Jugoslavije imala je o nacionalnom pita-

nju stav naslijeden od socijaldemokratskih partija. Shvaćanje, da su Srbi, Hrvati i Slovenci jedan narod, koji je kroz historiju nesretnim sticanjem okolnosti bio razdvojen i onemogućen da se razvije kao jedinstvena nacionalna cjelina, ubrzo nakon izbijanja nacionalnih antagonizama u novoj državi, nije više bilo dovoljno da objasni sve pojave u odnosima jugoslavenskih naroda. To shvaćanje je bilo neodrživo već i zbog toga, što uopće nije uzimalo u obzir postojanje crnogorskog i makedonskog nacionalnog pitanja.

Ni na Vukovarskom kongresu stav KPJ o nacionalnom pitanju nije bio korigiran. Prihvaćeno je buržaško, unitarističko ujedinjenje, upotpunjeno zahtjevom za demokratizacijom državnog poretku i istaknut je princip obrane nacionalnog jedinstva.

Tek poslije donošenja zakona

o zaštiti države i zabrane legalnog djelovanja KPJ počelo je u redovima Partije na podsticaj s terenima razmišljanje o nacionalnom pitanju, koje se ubrzo pretvorilo u diskusiju. Ta diskusija, vođena prilično široko, doveća je uz neke druge faktore do cijepanja partijskog rukovodstva na listu i desnu frakciju, ali i do razumijevanja u osnovi pravilnog stava o nacionalnom pitanju na Trećoj zemaljskoj konferenciji KPJ 1923. godine.

Diskusija o nacionalnom pitanju prije Treće zemaljske konferencije vođena je u listu »Radnik«, organu Nezavisne radničke partije i u zagrebačkoj i beogradskoj »Borbici«. U njoj su se i skristalizirala dva stava: federalistički, s tezom da je ujedinjenje jugoslavenskih naroda progresivno, ali da konkretna politička situacija nalaže stvaranje republikanske federacije balkanskih naroda; autonomistički, koji se svodi na tvrdnju, da je jugoslavensko nacionalno pitanje u suštini ustavno pitanje i prema tome interna stvar buržoazije. Autonomistički stav najpotpunije je izložio njegov ideolog Sime Marković u knjizi »Nacionalno pitanje u svjetlosti marksizma«. On je nacionalni sukob u Jugoslaviji gledao kao sukob nacionalnih buržoazija, to jest kao sukob hrvatske i slovenske, ekonomski jače, buržoazije sa srpskom, ekonomski slabijom, ali vladajućom. Srpska buržoazija, koja je u raunu pretrpjela vrlo velike gubitke, nastojala je da se obogati putem vlasti i sputavanjem ostalih nacionalnih buržoazija. Unatoč tome ni jedna politička partija u Hrvatskoj i Sloveniji nije tražila odjepljenje od Jugoslavije, nego mogućnost sporazuma sa srpskom buržoazijom. Odatle je S. Marković izvukao zaključak, da rješenje jugoslavenskog nacionalnog pitanja leži u rukama buržoazije i da se može donijeti revizijom ustava.

Osnovno što su kritičari Sime Marković konstatirali bilo je to, da on potpuno zanemaruje seljaštvo kao faktor u nacionalnom pitanju. On nije sagledao da je nacionalno pitanje u svojoj suštini seljačko pitanje. Rajko Jovanović, kritizirajući S. Markovića, istakao je, da je proletarijat dužan da pomogne seljaštvu u njegovoj borbi protiv srpskog imperializma i da teži da se preko obrazovanja radničko-seljačkih vlasti stvari balkanska federacija.

Federalistički stav usvojila je većinu rukovodstva — ljevice, a autonomistički manjina na čelu sa Simom Markovićem ili desnicom.

Na Trećoj konferenciji pobijedilo je ispravno stanovište ljevice. Odluke Treće konferencije o nacionalnom pitanju bile su pravilne iako nisu bile potpune. Rezolucija je imala u vidu samo tri nacije: Srbe, Hrvate i Slovence. O Bosni i Hercegovini nije bilo govor, a nije bilo ni postavljenje pitanje Crne Gore. Sto se tiče Makedonije konferencija je stala na stanovište, da u njoj ni jedan narod nema većinu, ali da će se Partija boriti za uspostavu radničko-seljačke vlade u nezavisnoj Makedoniji, koja bi se tada dobrovoljno priključila federalnoj jugoslavenskoj federaciji balkanskih republika.

Premda je Treća konferencija zauzeala pravilan stav o nacionalnom pitanju, diskusije su se nastavile i nakon nje. Došlo je do još većeg sukoba između ljevice i desnice, tako da je intervenirala Kominter. Rezolucija Petog kongresa Kominterne rezimirala je bitne postavke federalističkog shvaćanja i time potpomočla afirmiranje pravilnog stava.

Slijedeći korak u usvajajuju pravilnog stanovišta o nacionalnom pitanju učinio je Četvrti kongres KPJ. On je proklamirao pravo ustanika ugnjetenih naroda protiv nacionalnih ugnjetaća. Tom prilikom se i S. Marković odrekao svojih stavova. Međutim, Sestojanuarska diktatura omela je rad na ispravljanju griješaka i sve unutrašnje nedaleće Partije samo su se uvećale. Tek dolaskom druge Tita za sekretara počela je odlučna borba za usvajanje pravilnog shvaćanja o rješenju nacionalnog pitanja u Jugoslaviji, a prvi izraz te politike bilo je stvaranje KP Slovenije i Hrvatske.

Peta zemaljska konferencija KPJ potpuno je utvrdila pravilan stav o nacionalnom pitanju, što je omogućilo Partiji da nacionalne suprotnosti riješi na najbolji način u toku NOR-a i nakon njega.

Društvena kontrola nad iskorištavanjem poljoprivrednog zemljišta

NARODNI ODBORI MOĆI ĆE PROPISATI MINIMUM A-GROTEHNIČKIH MJERA — PRAVA I DUŽNOSTI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA — ARONDACIJE SAMO U KORIST POLJOPRIVREDNIH ORGANIZACIJA

Ljetni praznici su završili u skupštinskim djelatnostima, počela se skupštinska djetalnost. Odbori za privredu Savezne narodne skupštine su prije na zajedničkoj sjednici ekspoze Slavka Korača o novom zakonskom prijedlogu, kojim se regulira iskorištavanje poljoprivrednog zemljišta.

U ovom napisu donosimo nekoliko najzanimljivijih detalja iz ekspoze i diskusije narodnih poslanika o novom zakonskom prijedlogu.

Zakonski prijedlog dolazi u vrijeme kada su u našoj poljoprivredni učinjeni krupni koraci u pravcu mehanizacije proizvodnog procesa, mijenjanja starih proizvodnja i sve većih investicija. U posljednje četiri godine investirano je u poljoprivredu, samo za osnovna sredstva, oko 200 milijardi dinara. Na sličnom nivou bile su i investicije u obrtnu sredstva.

Međutim i poređ postignutih uspjeha u povećanju poljoprivredne proizvodnje, javljaju se potrebe i zadaci da se proizvodi još više zbog potreba prehrane i prehrambene industrije, koja se sve brže razvija. Istina, same poljoprivredne organizacije postavile su planove da u idućoj godini zasiju oko hiljada hektara visokorodnim sortama pšenice, prema 300.000 hektara u ovoj godini, ali ni s tim se ne možemo u potpunosti zadovoljiti, ako na drugoj strani ne nastojimo da obradimo sve pogodne površine.

OSNOVNI PRINCIPI NOVOG ZAKONA

Prijedlog zakona o iskorištavanju zemljišta predstavlja u

našem društveno-ekonomskom sistemu nov odnos prema zemljištu, kao općem dobru i glavnom uvjetu za proizvodnju hrane, čitave naše zajednice bez obzira na vlasništvo zemlje. Pritom zakonski prijedlog ne remeti postojeće odnose u vlasništvu zemljišta.

Nekoliko osnovnih principa karakterizira ovaj zakonski prijedlog:

— Narodni odbori imaju pravo da na vlastiti inicijativu ili na zahtjev poljoprivrednih organizacija propisati minimum agrotehničkih mera, koje vlasnici zemljišta trebaju primjenjivati. Ovdje se ogleda društvena kontrola u iskorištavanju poljoprivrednog zemljišta. Narodni odbor može propisati mjeru samo ako postoje na određenom području sredstva za njihovu primjenu.

— Vlasnici zemljišta dužni su da obraduju zemlju, bar na način uobičajen u tom kraju na stajnici da očuvaju plodnost zemljišta.

— Zakonski prijedlog takođe predviđa prava i dužnosti vlasnika zemljišta u korištenju vode hidromelioracionog sistema, za učestvuje u izgradnji sistema za zaštitu od bujica i erozije.

— Predviđa se i mogućnost provođenja arondacije, dok se odnosi zakup zemljišta reguliraju kontrolo.

ŠTO SE OČEKUJE OD PRIMJENE OVOG ZAKONA?

Osnovne intencije ovog zakonskog prijedloga idu za tim, da njegovi propisi pored ostalih društveno-ekonomskih mera budu sredstvo borbe protiv zao-

stalosti, koja još uvijek postoji na pojedinim područjima u korištenju zemljišta. Prijedlog će beszumnje pomoći u usmjeravanju proizvođača na primjenu i korištenje modernih agrotehničkih sredstava.

Na sjednici odbora za privredu Savezne narodne skupštine naročito je naglašeno, da treba onemogućiti da zaostali pojedinci budu kočnica racionalnog rješenja suradnje tamo, gdje su sazreli uvjeti za proizvodnu sradnju zadruga i seljaka. Osim toga, zakonski prijedlog pomaže da se stvore mogućnosti ujedinjavanja zemlje u svrhu moderne obrade, a naročito na područjima, gdje već dosad raspolažemo sa suvremenim proizvodnim sredstvima.

Ovaj zakon će omogućiti da se suvremena agrotehnička sredstva mogu u potpunosti koristiti, i da to ne ovisi od volje pojedincu, vec da o tome rješavaju kad se ukaže potreba organa narodne vlasti. Ipak treba naglasiti da osnovne postavke zakona ne idu da nekom krutom administrativnom primjenom raznih mjer, već da i nadalje ekonomski stimulans ostaje kao glavni pokretač svih akcija.

Prema prijedlogu zakona o korištenju poljoprivrednog zemljišta, arondacija se može vršiti samo u korist poljoprivrednih organizacija, dok će narodni odbori odrediti dužinu zakupa zemljišta i visinu zakupnine.

U odborima za privredu prihvaćeno je stanovište da će primjena i dosljedno provođenje ovog zakona dati impuls daljnog povećanja poljoprivredne proizvodnje i poboljšanja položaja poljoprivrednih proizvođača. Osim toga, njegova primjena bit će značajna za cijelokupni razvoj socijalističkih snaga u poljoprivredi. (Niš)

PRED SJETVU

Kako i s čime očekujemo jesensku kampanju u poljoprivredi



Nalazimo se pred jesenskom sjetvom — jednim od naših najvećih privrednih i društvenih zadataka. Da je on zaista velik i odgovoran, može nam pokazati samo jedan podatak: ove ćemo jeseni u Jugoslaviji zasijati 830.000 hektara visokorodnim sortama pšenice, dok je prošle jeseni nenojeno smješteno na površini od »samo« 350.000 hektara, dajući ipak najveću žetu koju je ikad zaobilježila historija jugoslavenske poljoprivrede.

Kakvi su izgledi da ostvarimo ovaj veliki zadatak što smo ga ove jeseni postavili pred sebe? Treba reći da za to postoji uglavnom svi potrebni objektivni uvjeti. Danas jugoslavenska poljoprivreda raspolaže s 30.000 traktora. To je za 5.000 više od broja, koji je prošle godine sudjelovao u jesenskoj kampanji. Do kraja godine iz domaćih će tvornica izaći daljnji 2000 traktora, ali svi oni neće »stići« na sjetu. S rezervnim dijelovima za mehaničku vjerovatno će biti mnogo manje problema nego ranije, jer ih je uvezeno u vrijednosti od 760 milijuna devetih dinara. No, i pored tog porasta broja traktora, vidjeli smo da će takođe znatno porasti i površine pod visokorodnim sortama pšenice, koja zahtjeva suvremeniju i brižljiviju obradu. Osim toga, znatan broj traktora bit će opterećen transportnim poslovima (berba) u čemu se kod nas počesto i pretjerava. Zato će trebati traktorski park iskorištavati krajnje racionalno, u više smjene, pa čak i noću, kad za to budu povoljni uvjeti.

Umjetnih gnjeviva ima dovoljno za potrebe ovogodišnje sjetve: oko milijun i 51 tisuća tona. Treba dodati, da to zadržava ne samo po količini, već i po asortimanu. Pred jesensku kampanju raspolažemo isto tako s dovoljnim količinama sjemena visokorodnih sorti pšenice. No, često je u pitanju

bradu zemlje. Nema sumnje da je to prije svega rezultat ovogodišnje sjetve, koja je u konkretnoj praksi pokazala sve prednosti i koristi kooperacije. Međutim, to ipak ne znači da će seljaci sami »trčati« u kooperaciju. Zato će njeno propagiranje — uz istovremeno tehničko opremanje zadruga, kako ni one ne bi bile nespremne — biti i ove jeseni najvažniji ekonomski i društveni zadatak političkih snaga i organizacija na selu. O tome, kako ćemo se tehnički spremiti i kakav ćemo društveni uticaj izvršiti na selo i poljoprivrednike, zavisi kako ćemo ove jeseni poslati i koliko ćemo dogodine požnjeti ...

K. Džeba



Šibenik: Zgrada Narodne banke

S. Lj.

TLM »B. Kidrić«: Novi aluminijski proizvodi

SPORT

»Zagreb« - »Šibenik« 5:1 (2:1)

Katastrofa u Zagrebu

Igralište »Zagreba«, Teren klijav. Strijelci: u 1., 38., 57. i 78. minuti Mušković i Vaha u 46. minuti za »Zagreb«, Zambata u 60. minuti za »Šibenik«. Sudac Čahan iz Duge Rese.

»Zagreb«: Grločić (Sporer), Stajcer, Galeković, Kahlina, Stanišić, Vrhovec, Klubačar, Vaha, Benčić, Mušković, Kralj.

»Šibenik«: Miloševski, Cvitanović, Ilijadica, Šupe, Sangulin (Jelenković), Tambača, Zambata, Orašnjak, Gruica, Marenci, Stošić.

Iako je oblačno nebo pretskalo sigurnu kišu, u nedjeljnju susretu između »Šibenika« i »Zagreba« prisustvovalo je oko 3000 gledalaca.



zgoditak nije potrebno ni opisati, jer je identičan drugom i trećem. Peti zgoditak postigao je Mušković iz voleja sa desetak metara. Pred kraj igre u sudaru s Gruicom povrijeden je vratar »Zagreba« Grločić koga je zamjenio Sporer.

Ovaj poraz je težak utoliko, što je »Zagreb« po kvaliteti igre bio ispod drugoligaškog prosjeka. »Šibenik« je imao daleko više šansi. Od »Zagreba« 8 udaraca, 5 je zatreslo mrežu, pa možemo reći i to da »Šibenik« u nedjelju nije imao sreće. Možemo i direktno kazati da je Miloševskom trebala cijela utakmica da shvati, da je zgodnije loptu boksovati u polje, nego je servirati protivniku, da se Cvitanović u drugom poluvremenu malo zalagao, da se Mušković, što se tiče Šupe, mogao slobodno kretati terenom, da je Gruica kao voda navale uputio na vrata svega 1 ili 2 udarca, da je Stošić kada krilo stalno »zbijao« igru u sredinu, i t. d. Ukratko: cijela momčad je podbacila. Jedini koji su se do kraja borili bili

REZULTATI V. KOLA

Elektrostroj — Split 0:4, Zagreb — Šibenik 5:1, Željezničar — Borac 1:2, Igman — Lokomotiva 3:2, Proleter — Odred 1:3, Varteks — Trešnjevka 2:1.

TABLICA

Borac	5	5	0	0	15:6	10
Proleter	5	3	0	2	12:8	6
Split	5	3	0	2	12:8	6
Varteks	5	3	0	2	8:7	6
Odred	5	3	0	2	9:8	6
Šibenik	5	3	0	2	6:7	6
Trešnjevka	5	2	0	3	11:9	4
Željezničar	5	2	0	3	9:9	4
Lokomotiva	5	2	0	3	13:14	4
Zagreb	5	2	0	3	14:20	4
Igman	5	1	0	4	5:12	2
Elektrostroj	5	1	0	4	4:10	2

PAROVI VI. KOLA

Split — Lokomotiva, Šibenik — Željezničar, Borac — Proleter, Odred — Varteks, Trešnjevka — Igman, Zagreb — Elektrostroj.

Podsavezna liga

Pobjede „Dinare“ i „Rudara“

U FORMI — M. Zambata

Početni udarac je imao »Šibenik«. Navala je loptu prenijela u nekoliko poteza pred protivnička vrata. Na Stošiću je ostalo da izvede završni udarac, ali on je pronašao baš ono mjesto gdje je stajao vratar. Protunapad »Zagreba« uslijedio je čim je vratar odbio loptu. Od Sangulinove noge lopta se odbila do slobodnog Muškovića, koji je oštrom udarcem već u 1. minuti pogodio mrežu — 1:0.

»Šibenik« nastavlja dobrom igrom, stvaraju se povoljne šanse, ali put u mrežu kao da je zatvorene nevidljivom barijerom. Gruica volejom sa 16 metara pronašće vrata za nekoliko centimetara. U 9. minuti pred domaćim vratima stvara se rijetko videna gužva iz koje je upućeno 4—5 udaraca. Lopta dolazi do Šupe, slijedi vrlo jaki udarac, ali umjesto u mrežu lopta se odbija u polje. U 15. minuti Sangulin je povrijeden. Dok je u padu nastao da »škarama« zahvati jednu visoku loptu, protivnički igrač mu je nehoticke kopackom povrijedio glavu. Odmah je prevezan u bolnicu, a u igru je ušao Jelenković.

Naročito lijepu igru pokazao je »Šibenik« 30-tih minuta tog dijela. Dobivao se utisak da izjednačenje nije daleko. Grločić je nekoliko puta doveden u situaciju da kaputira. Šupe se ponovo našao u povoljnoj situaciji. I ovoga puta pogoda stativ. Igra se odvijala na polovini »Zagreba« koji je šam povremeno poduzimao protunapade. U jednom takvom protunapadu gostima su smanjeni izgledi za izjednačenje. Kralj je pucao sa dvadesetak metara, Miloševskom je lopta isplašila iz ruku, pritrčava je Mušković i plasirao je u mrežu. Uskoro je i »Šibenik« postigao zgoditak, jedini na ovoj utakmici. Nije to bila velika šansa, kakvih je gotovo desetak bilo ranije propušteno. Šupe je izvodio slobodni udarac, nabacio loptu na glavu Zambata, koji je postigao efektni zgoditak.

Kralj je postajala sve jača i teren klizav, pa nije bilo veliko umijeće postići zgoditak i sa 30 metara. Napadači »Zagreba« su svoju igru prilagodili tim prilikama i jeftini zgodici počeli su se redati jedan za drugim. Tek što se u nastavku krenulo sa centra, Vaha je uputio udarac na vrata. Lopta ponovo Miloševskom isplašila iz ruku, pritrčava isti igrač i 3:1. Domači potpuno preuzimaju inicijativu, dok gosti igraju bez zalaganja i često grijese. Četvrti rati. Soškovci su se rjede probi-

TABLICA

Dinara	1	1	0	0	2:0	2
Šibenik	1	1	0	0	10:1	2
Rudar	1	1	0	0	2:1	2
Došk	1	0	0	1	1:2	0
TLM	1	0	0	1	1:10	0
Sošk	1	0	0	1	0:2	0

Osnovan podsavez nogometnih sudaca

»DINARA« — »SOŠK« 2:0

U nedjelju na igralištu Dinara u Kninu odigrana je pod neobičnim vremenskim okolnostima nogometna utakmica I. kola za prvenstvo Šibenskog nogometnog podsaveza između domaće Dinare, i skradinskog SOŠK-a. Utakmica je završena pobedom Dinare, s rezultatom 2:0. Golove su postigli: Tonković i Lalić (autogol).

Igra je počela po oblačnom vremenu i vlažnom terenu. Dinara su u I. poluvremenu za pomagača imali vjetar.

Domači su stvarali više povoljnih prilika za postizanje golova, ali od svega toga jedino je Tonković iskoristio jednu šansu. Doško je loptu od V. Mijakovca, koju je iz veće daljine tukao poluvršno. Golman gostiju je previše istrećao i nije mogao intervensiše. Cetvrti rati. Soškovci su se redati jedan za drugim. Tek što se u nastavku krenulo sa centra, Vaha je uputio udarac na vrata. Lopta ponovo Miloševskom isplašila iz ruku, pritrčava isti igrač i 3:1. Domači potpuno preuzimaju inicijativu, dok gosti igraju bez zalaganja i često grijese. Četvrti rati. Soškovci su se rjede probi-

ZADRUGAR — »BORAC« 2:0

U nedjelju su na gostovanju u Jadrtovcu nogometni »Zadrugar« i Unešića pobijedili domaćeg Borca sa 2:0. Iako je utakmica odigrana po jakom vjetru, išček je obilovala lijepim kombinacijama, u kojima su prednjačili igrači gostiju. Njihova pobjeda je potpuno zaslужena. (PC)

TRI Pobjede Reprezentacija Šibenik

U nedjelju je u K. Šućuru održan dvoboj reprezentacija radničkih sportskih igra između Splita i Šibenika. Reprezentacija Splita predstavlja je kolektiv tvornice »Jugovinil«, a reprezentacija Šibenika kolektiv »Velimir Škoprik«, »Boris Kidrič« i tvornica elektroda i ferolegura. Takmičilo se u četiri discipline: u odboci, stolnom tenisu, gadjanju zračnom puškom i kuglanju. Više uspjeha imali su takmičari Šibenika, koji su odnijeli tri pobjede i to u stolnom tenisu 5:0, gadjanju zračnom puškom i kuglanju, dok su Splitčani pobijedili u odboci.

U Nedjelju počinje turnir u odboci

U okviru radničkih sportskih igara u nedjelju će početi drugostepeno natjecanje u odboci. U takičenju učestvuje osam ekipa. U pondjeljak počinje takmičenje u kuglanju za koje se prijava dvanest ekipa.

Pozivaju se radni kolektivi koji su se prijavili za ova takmičenja da u četvrtak 1. listopada prisustvuju sastanku radi dogovora i odigravanja utakmica. Sastanak će se održati u dvorani Općinskog sindikatnog vijeća s početkom u 15 sati.

Obavijest

Obavještavaju se prijavljeni kandidati za tečaj nogometnih sudaca da će tečaj započeti dana 5. X. 1959.

Dana 3. X. 1959., pozivaju se kandidati sa teritorija Šibenika da prisustvuju sastanku, koji će se održati u vezi početka tečaja.

Za kandidate iz ostalih mesta uslijedit će naknadni dogovor.

Za tečaj se mogu još vršiti prijave.

Podsavez nogometnih sudaca — Šibenik

Obavještavaju se svih zainteresiranih da je redoviti rad u DTO »Partizan« Šibenik započeo i da se vrši upis svakog dana od 9 do 11 sati i od 16 do 18 sati.

O rasporedu rada upoznat će se naknadno.

Uprava DTO »Partizan« Šibenik

Službene vijesti

NOGOMETNO PODSAVEZA ŠIBENIK

Obavještavaju se svi zainteresirani da je redoviti rad u DTO »Partizan« Šibenik započeo i da se vrši upis svakog dana od 9 do 11 sati i od 16 do 18 sati.

O rasporedu rada upoznat će se naknadno.

Uprava DTO »Partizan« Šibenik

Obavještavaju se svi zainteresirani komitenti kao i potrošači, da se frižideri »Himo« od 65 litara mogu nabaviti u prodavaonicama ovog poduzeća, uz prethodnu predbilježbu.

Na našem skladištu stigle su veće količine lignita za široku potrošnju, kao i ogrevnog drva.

OBAVIJEŠT

Obavještavamo sve zainteresirane komitente da se frižideri »Himo« od 65 litara mogu nabaviti u prodavaonicama ovog poduzeća, uz prethodnu predbilježbu.

Na našem skladištu stigle su veće količine lignita za široku potrošnju, kao i ogrevnog drva.

TRGOVAČKO PODUZEĆE NA VELIKO I MALO

»TEHNOMATERIJAL« ŠIBENIK — Tel. 3-38

SPECIJALISTIČKA SLUŽBA

Sve specijalističke ambulante nalaze se u Općoj bolnici Šibenik i:

- dispanzer za žene od 8 - 14 sati (Dr. Monti i Dr. Cukrov — specijalisti, naizmjenično radaju);
- ginekološka ambulanta, radi od 15 - 19 sati,
- od 15 - 17 sati Dr. Postržnik — specijalist,
- od 17 - 19 sati Dr. Monti i Dr. Cukrov.

Savjetovalište za žene radit će svakog utorka i petka u vremenu od 17 do 19 sati.

Dječji dispanzer, (ostaje u starim prostorijama).

Radi po slijedećem rasporedu:

od 7 - 9 sati Dr. Simović — specijalista,

od 9 - 11 sati rade medicinske sestre i bolničarke na prijemu, uzimanju podataka, davanju injekcija i prebijanja.

od 11 - 14 sati radi Dr. Gragas Silva — specijalista.

od 15 - 17 sati radi Dr. Ercegović Neda — specijalista.

Antituberkulozni dispanzer radi kao i dosad u istim prostorijama.

NAPOMENA: U jutarnjim rasporidima rada ambulanti i dispanzera uz iznimke hitnih slučajeva dat će se prioritet pacijentima izvan područja grada Šibenika.

KUĆNI POSJETI

Ovi posjeti vršit će liječnici. Za kućni posjet obraćati se na šalter Domu NZ, telefon